

Centralna banka Crne Gore  
Broj: 43/2025 (12-10007-12/2025)  
Mjesto i datum: 26.01.2026.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 84/24), ovlašćeno lice Centralne banke Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluge osiguranja imovine Centralne banke Crne Gore broj 43/2025 (12-10007-3/2025) od 15.12.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU  
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluge osiguranja imovine Centralne banke Crne Gore broj 43/2025 (12-10007-3/2025) od 15.12.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je ispravna i najpovoljnija.

**OBRAZLOŽENJE**

**1. Podaci o naručiocu**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Naziv naručioca</i>          | Centralna banka Crne Gore                       |
| <i>Ovlašćeno lice naručioca</i> | Gordana Kalezić, viceguvernerka                 |
| <i>Kontakt osoba</i>            | Aleksandar Pavlićević                           |
| <i>Adresa</i>                   | Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6,<br>Podgorica |
| <i>Grad</i>                     | Podgorica                                       |
| <i>Poštanski broj</i>           | 81000                                           |
| <i>Identifikacioni broj</i>     | 02011328                                        |

**2. Podaci o postupku javne nabavke**

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Broj tenderske dokumentacije                                   | 43/2025 (12-10007-3/2025) od 15.12.2025. godine |
| Vrsta postupka                                                 | Otvoreni postupak javne nabavke                 |
| Vrsta predmeta                                                 | Usluge                                          |
| Opis predmeta nabavke                                          | Osiguranje imovine Centralne banke Crne Gore    |
| Šifra postupka                                                 | #105305                                         |
| CPV šifra                                                      | 66515200 - Usluge osiguranja imovine            |
| Predmet javne nabavke se nabavlja                              | Kao cjelina                                     |
| Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama | 50.000,00 eura                                  |

### 3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama<sup>1</sup>

Nije primjenjivo.

### 4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije ih bilo.

### 5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_:

Nije primjenjivo.

### 6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

### 7. Podaci o ponudama

Centralna banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, je u skladu sa Planom javnih nabavki za 2025. godinu br. 0102-905-5/2025 od 04.12.2025. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj 43/2025 (12-10007-1/2025) od 15.12.2025. godine.

<sup>1</sup> Ukoliko je primjenjivo

Rješenjem broj 43/2025 (12-10007-2/2025) od 15.12.2025. godine imenovana je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u skladu sa članom 48 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 84/24).

Ovlašćeno lice Naručioca, službenik za javne nabavke i članovi Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke svojeručno su potpisali Izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa saglasno članu 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/19, 03/23 i 84/24) i ista se nalazi u dokumentaciji javne nabavke Naručioca.

Naime, tenderskom dokumentacijom propisano je da je predmet javne nabavke - usluge osiguranje imovine Centralne banke Crne Gore, da je za predmetnu nabavku određen CPV, koji glasi 66515200 - Usluge osiguranja imovine, te da se javna nabavka nabavlja kao cjelina. Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke iznosi 50.000,00 €. Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da je jezik ponude crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude odnos cijene i kvaliteta sa slijedećim parametrima, cijena broj bodova 90 i kvalitet, broj bodova 10.

Nadalje, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio Uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i to:

Obavezne uslove:

- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem dozvole za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.
- Izjava privrednog subjekta.
- Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

- Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

- Rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora o osiguranju (polise osiguranja).

- Rok plaćanja je u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja uredne mjesečne fakture.

- Mjesto izvršenja ugovora su objekti Centralne banke Crne Gore.

- Način plaćanja je: virmanski.

- Uslovi plaćanja su u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši. Faktura prije plaćanja mora biti ovjerena od strane odgovornog lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge.

Drugi uslovi:

- Ponuđač je dužan da na memorandumu dostavi izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica kojom potvrđuje prihvatanje sledećih zahtjeva naručioca: Zaključenje polise sa Ugovaračem osiguranja podrazumijeva i prihvatanje, kroz poseban Prilog polise, koji je sastavni dio polise osiguranja, navedenog priloga od strane Osiguravača. ukoliko ovaj prilog sa navedenim uslovima nije štampan na samoj polisi. Prilog polisi Osiguranja imovine Centralne Banke Crne Gore Odredbe ovog priloga se smatraju ugovornim elementima ugovora o osiguranju i imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika koji Osiguravač sklopi sa Ugovaračem osiguranja. PREDMET OSIGURANJA Imovina Osiguranika prema ugovorenim sumama i/ili finansijskoj evidenciji, u koju spada imovina koja je u vlasništvu Osiguranika ili koju je uzeo ili dao u zakup ili korišćenje bez obzira na namjenu zakupljenog ili datog na koriscenje objekta. U osiguranje građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osiguranima svi djelovi građevina, temelji, podrumski zidovi, i sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema, spoljnja stubišta, terase, ograde, nadstrešnice i slično a sve ono što se smatra sastavnim dijelom građevinskog objekta i koji pripada njegovoj cjelini. Vrijednost mehaničke i ostale opreme ugrađene u objekte, ukoliko nije iskazana posebno, sadržana je u vrijednosti objekata. Osigurana su i ulaganja Osiguranika u tuđu imovinu. Kod osiguranja pokretnih stvari (opreme, zaliha i dr.) smatra se da su osigurane sve stvari koje se nalaze na mjestu osiguranja, a pripadaju osiguranom skupu, kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju, tako i one koje se naknadno unesu u taj skup. Pod opremom se smatra sva oprema kao što su: aparati, uređaji, mašine, instalacije, elektronska i komunikaciona oprema, računari, oprema sistema nadzora i zaštite, namještaj, inventar te druga oprema. IZJAVA O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA Osiguravač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17)

UGOVORNE KLAUZULE Klauzula o podosiguranju Osiguravač prihvata da osigura imovinu bez primjene stava 1. člana 1033. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17), odnosno osiguravač prihvata da načelo podosiguranja (pravilo proporcije) neće biti primjenjivano prilikom obračuna štete po navedenim rizicima. Klauzula o automatizmu pokriva Tokom perioda osiguranja sva: a) nabavljena ili zakupljena oprema i uređaji u objektima u vlasništvu ili zakupu, b) bilo koje zalihe smještene u novim objektima u vlasništvu ili zakupu, c) promjene stanja zaliha u postojećim objektima, Obuhvaćeni su osiguranjem i smatraju se osiguranim bez plaćanja dodatne premije: 1. do 10% od ukupne sume osiguranja po pojedinoj poziciji (skupu predmeta osiguranja) za predmete osiguranja koji se osiguravaju na sumu osiguranja. 2. do 10% od ukupne sume »prvog rizika« za rizike/predmete osiguranja koji se osiguravaju na »prvi rizik«. Vrijednosti za osiguranje za građevinske objekte su ugovorene vrijednosti. Vrijednosti opreme su stvarne vrijednosti. Vrijednosti zaliha odnose se na nabavne vrijednosti. Klauzula 72 sata Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja. Klauzula osiguravajućeg pokriva zbog prodora atmosferskih padavina s krova Ugovoreno je da Osiguranje pokriva štete na osiguranim stvarima nastale od prodora atmosferskih padavina (kiša, snijeg, grad i sl.) s krovova zgrada, ako odvodne cijevi ili žljebove začepi grad (tuča) ili nevremenom nanese stvari. Osiguranje pokriva i štete koje prouzrokuje preobimnost atmosferskih padavina, koju ne mogu odvoditi odvodne cijevi i ako su odgovarajuće dimenzionisane, redovno održavane i čišćene. Proširenje osiguravajućeg pokriva po ovoj klauzuli vrijedi bez obzira na isključenja u važećim Opštim uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE Utvrđivanje visine naknade za osnovne i dopunske požarne rizike 1) u slučaju uništenja – prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrijednost ostatka; 2) u slučaju oštećenja – u visini troškova popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme osiguranog slučaja umanjenih za iznos procenjenog rabaćenja i vrijednosti ostatka. Utvrđivanje visine nadoknade za lom mašina 1) u slučaju uništenja – prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja; 2) u slučaju oštećenja stvari - u visini troškova popravke u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, bez umanjenja za iznos procenjenog rabaćenja. Ako su troškovi popravke jedne stvari veći od vrijednosti osigurane stvari, postupiće se kao da je stvar uništena i naknadaće se obračunati prema gore navedenim odredbama za utvrđivanje visine naknade za lom mašina u slučaju uništenja. Utvrđivanje visine naknade za lom stakla Šteta se obračunava prema visini troškova za zamjene novog stakla iste vrste i kvaliteta. Eventualno smanjenje vrijednosti oštećene stvari (rabaćenje) ne uzima se u obzir. Osiguranje od Opasnosti zemljotresa Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe. Osiguravač je dužan nadoknaditi samo štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 6 (šest) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali. Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivena su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa ili su indirektna posljedica zemljotresa. Jedina isključenja obima opasnosti zemljotres su isključenja koja su navedena u alinejama od 1 do 6: 1) Nastale kao posljedica zemljotresa intenziteta manjeg od 6 (šest) stepeni po MSC skali; 2) Nastale od kretanja, pomjeranja i

tresenja tla izazvanih djelovanjem koje vrši osiguranik ili neko treće lice i eksplozija klasičnih ili nuklearnih uređaja; 3) Nastale od kretanja, pomjeranja i tresenja tla izazvanih u rudnicima; 4) Nastalih od kretanja, pomjeranja i tresenja tla izazvanih djelovanjem nuklearne energije i radioaktivne kontaminacije; 5) Nastale zagađenjem predmeta izazvanog isticanjem otrovnih i opasnih materija kao i troškovi za raščišćavanje zagađenja; 6) Nastale na freskama, mozaicima i drugim ukrasnim elementima na zidovima i fasadama. Nijedna odredba uslova Osiguravača kojom se Osiguraniku može proporcionalno umanjiti naknada u odnosu na štetu ukupnog portfelja Osiguravača po nastupanju ovog rizika neće imati primjenu na ovo osiguranje. Jedino umanjenje naknade koje je dogovoreno između osiguravača i Osiguranika je polisom definisana franšiza (učešće u šteti). Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Osiguranje od opasnosti zemljotres se ugovara sa učešćem u šteti Osiguranika od 5% od obračunatog iznosa štete. Dopunska pojašnjenja: Osiguravač snosi i troškove nastale zbog osiguranog slučaja i to u sljedećim situacijama: - za raščišćavanje mjesta štete uključujući rušenje preostalih dijelova, za odvoz šuta i drugih ostataka do najbližeg odlagališta za odlaganje ili uništavanje (troškovi raščišćavanja i rušenja). - Kod osiguranih slučajeva koji su nastali zbog elementarnih opasnosti, nadoknađuju se troškovi raščišćavanja mjesta štete ako su ta mjesta izvan mjesta osiguranja, ali samo ako se ti troškovi odnose na stvari osigurane prema ovim uslovima. - koji nastanu zbog uspostavljanja predašnjeg stanja ili nabavke nove imovine kada se mora pomaknuti, promijeniti ili zaštititi druga imovina (troškovi pomicanja i zaštite). Troškovi pomicanja i zaštite su troškovi za demontažu ili ponovnu montažu mašina i uređaja, za probijanje, rušenje ili ponovnu izgradnju dijelova zgrada i sl. Opšte i posebne uslove osiguranja koje se odnose na predmetne rizike Ponuđač je dužan priložiti ponudi i polisi osiguranja.

Nadalje, Naručilac je tačkom 5 tenderske dokumentacije predvidio i Osnove za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke i to: privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom; 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona; 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom - Uputstvo za sačinjavanje ponude propisan je način pripremanja ponude.

Na sadržaj tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki nije izjavljena žalba.

Automatsko otvaranje ponuda putem ESJN izvršeno je dana 30.12.2025. godine sa početkom u 10:00h, o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju i izvršena njegova automatska dostava ponuđačima koji su podnijeli ponude.

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji pristigla je putem ESJN, u roku određenom tenderskom dokumentacijom, ponuda sljedećeg ponuđača:

1. Samostalna ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, dostavljena putem ESJN dana 29.12.2025. godine u 19:38 časova, šifra ponude 150155, zavedena kod Naručioca pod brojem 12-10007-5/2025 od 30.12.2025. godine.

Podaci o načinu podnošenja dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude:

-Garancija ponude Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je podnesena u zatvorenoj koverti/omotu na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", zavedenu kod Naručioca pod brojem 12-10007-4/2025 od 29.12.2025. godine u 09:15 h.

O dostavljanju garancije ponude, u skladu sa članom 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, naručilac je sačinio potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložio kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

Po predmetnom nadmetanju nije bilo neblagovremenih ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, izvršila je pregled i ocjenu ispravnosti predmetnih ponuda, te vrednovanje ispravne ponude po kriterijumu predviđenom predmetnom tenderskom dokumentacijom, odnos cijene i kvaliteta, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda i na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije utvrdila prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, o čemu je sačinila Automatski generisani zapisnik o vrednovanju ponuda i Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 12-10007-11/2025 od 26.01.2026. godine i:

- ponudu ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, ocijenila kao ispravnu u smislu odredbe člana 132 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 84/24) kojim je propisano: „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.”

#### **Ispravne ponude:**

1. Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja utvrdila da je ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, ispravna. Navedena ponuda ispunjava sve uslove predviđene pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom i ispravna je u smislu

odredbi člana 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 84/24).

Naime, ponuđač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je dana 29.12.2025. godine u 09:38 časova, putem ESJN podnio ponudu, šifra ponude 150155, zavedenu kod Naručioca pod brojem 12-10007-5/2025 od 30.12.2025. godine za nabavku usluge osiguranja imovine Centralne banke Crne Gore.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica uz ponudu dostavio sve tražene dokaze iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, što je u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je neposrednom predajom na arhivi Centralne banke Crne Gore, dana 29.12.2025. godine u 09:15 časova dostavio zatvorenu kovertu na kojoj je na omotu ispisano naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", zavedenu kod Naručioca pod brojem 12-10007-4/2025 od 29.12.2025. godine, sa garancijom ponude, izdatom od NLB banka AD Podgorica, broj GC2025/3276 od 25.12.2025. godine, na iznos od 1000,00 eura, što čini 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa rokom važenja od 30.12.2025. godine do 09.04.2026. godine, te putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, što je u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je dostavio popunjenu, verifikovanu elektronskim potpisom Izjavu privrednog subjekta, u kojoj je navedeno da privredni subjekat Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom te da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu dostavljene Izjave privrednog subjekta utvrđeno je da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 i 42 Zakona o javnim nabavkama. Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena i sadrži sve tražene informacije i podatke i zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, što je u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tačkom 8 Tenderske dokumentacije.

U skladu sa članom 120 stav 6 i 7 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude datim u Pravilniku o sadržaju ponude u postupku javne nabavke gdje je i precizirano da cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a i da se ponuđena cijena iskazuje se broičano u eurima, ponuđač Osiguravajuće

društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je ponuđenu cijenu iskazao brojkama i iznosi: 46.932,01 eura.

U postupku ocjene ispravnosti ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u ponudi dao ukupan iznos ponude bez PDV-a iskazan bročano u eurima. Kontrolom i računskom provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je ponuda pripremljena u skladu sa specifikacijom datom u tenderskoj dokumentaciji, opisan je predmet nabavke, navedene su bitne karakteristike, odgovor, količina i cijena po jedinici i da su iznosi pravilno i tačno iskazani i da je data ponuđena cijena bez PDV-a.

Ukupna ponuđena cijena ne prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke (50.000,00 €).

Ponuđač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica je u dijelu Zahtjeva u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke u ponudi dostavio sljedeće:

- Rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora o osiguranju (polise osiguranja).

- Mjesto izvršenja ugovora su objekti Centralne banke Crne Gore.

- Rok plaćanja je u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja uredne mjesečne fakture.

- Način plaćanja je: virmanski.

- Uslovi plaćanja su u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši. Faktura prije plaćanja mora biti ovjerena od strane odgovornog lica iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge.

Drugi uslovi:

Ponuđač je dostavio:

- Ponuđač je dostavio Izjavu o prihvatanju zahtjeva Naručioca sa navedenim tekstom, potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača.

Opšti uslovi za osiguranje imovine.

Uslovi za osiguranje opšte odgovornosti.

Klauzule za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti kojima se uređuju posebna pokrića.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da su navedeni uslovi dati u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je u ponudi – kriterijumi, u rubrici Napomena naveo „Rok za isplatu štete je maksimalno 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za naknadu štete Osiguravaču.“.

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, i da ponuđač

Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica u cjelosti ispunjava uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, za dalji postupak vrednovanja.

## 8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

### 1. Cijena (C) (90 bodova)

Parametar cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.

Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova (C) = (Najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena) x 90 bodova

### 2. Kvalitet (K) 10 bodova

Parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10.

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet na osnovu podatka o roku za isplatu štete.

Rok za isplatu štete je maksimalno 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za naknadu štete Osiguravaču.

Najkraći ponuđeni rok za isplatu štete dobija maksimalni broj bodova 10.

Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

Broj bodova = (najkraći ponuđeni rok za isplatu štete / ponuđeni rok za isplatu štete) x 10 bodova.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica

Cijena (C):

- ukupna cijena bez PDV-a u iznosu od 46.932,01 €

Kvalitet (K)

- Rok za isplatu štete 14 dana i počinje teći od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za naknadu štete Osiguravaču.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

| r.b. | Ponudjač<br>(naziv i sjedište)                                                | Parametar 1 | Parametar 2 | Ukupan broj<br>bodova |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1.   | Osiguravajuće<br>društvo "GRAWE<br>neživotno<br>osiguranje" A.D.<br>Podgorica | 90          | 10          | 100                   |

Komisija je analizirala ponudu ponudjača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica.

Po osnovu parametra 1 – Cijena, Komisija je ponudi ponudjača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica dodijelila maksimalnih 90 bodova, a u skladu sa propisanom formulom u tenderskoj dokumentaciji na način da je maksimalni broj bodova (90) dat jedinoj prispjeloj ponudi.

Po osnovu parametra 2 – Kvalitet, Komisija je ponudi ponudjača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica za najkraći ponuđeni rok za isplatu štete, dodijelila najveći broj bodova 10, u skladu sa propisanom formulom u tenderskoj dokumentaciji, na način da je maksimalni broj bodova (10) dat jedinoj prispjeloj ponudi.

Dakle, u konačnom ponudjač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, kao prvorangirani, dobija maksimalnih 100 bodova.

## 9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e)

terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem dozvole za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.

Naručilac je, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, izvršio provjeru podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, na način što je od nadležnih organa zatražio izdavanje dokaza i to:

-Aktom broj 43/2025 (12-10007-7/2025) od 31.12.2025. godine zahtijevao je od Ministarstva pravde dostavljanje dokaza da ponuđač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

-Aktom broj 43/2025 (12-10007-8/2025) od 31.12.2025. godine zahtijevao je od Poreske uprave dokaz da je ponuđač Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Postupajući po zahtjevu naručioca, nadležni organi su dostavili sljedeće dokaze:

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0804-182/26 od 14.01.2026. godine M.K., da za pravno lice Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica, u

kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0804-182/26-1 od 14.01.2026. godine M.K., da za lice Ivan Lero u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica,

čime je ponuđač dokazao ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke iz Poziva za nadmetanje, tj. da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

-Uvjerenje Poreske uprave, Sektor za velike poreske obveznike, broj 07/01-430-2026-1112/2 od 22.01.2026.godine, da Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica na dan 31.12.2025. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 11/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2025 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

čime ponuđač je dokazao ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke iz Poziva za nadmetanje, tj. da je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Takođe, uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da je ponuđač dostavio:

- Rješenje Agencije za nadzor osiguranja br. 896-2/08 od 23.01.2009. godine o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja za „SWISS osiguranje“ AD Podgorica.

- Rješenje Agencije za nadzor osiguranja br. 03-926/2-20 od 14.01.2021. godine kojim se da je saglasnost za promjenu naziva društva „SWISS osiguranje“ AD Podgorica u "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica.

čime je ponuđač dokazao da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem dozvole za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja

Za ponuđača Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

**10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača**

Nije primjenjivo.

**11. Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

#### OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Gordana Kalezić, viceguvernerka

  
(potpis)



AP  
LM